

---

Podgorica, 6. jul 2025. godine

\*Srebrenica između odgovornog sjećanja i ciljanog poricanja\*

\*Crna Gora mora ustanoviti Dan sjećanja na genocid u Srebrenici i odgovorno se odnositi prema istini o ovom zločinu, koji je test ljudskosti i dostojanstva svih nas. Važno je da \*\*negatore genocida u regionu stavimo na marginu – zbog žrtava i budućnosti djece u Crnoj Gori i cijeloj regiji. Temelji boljeg društva ne mogu se graditi na neistinama, relativizaciji i revizionizmu, \*poručeno je sa memorijalne tribine “\*Srebrenica između odgovornog \*\* sjećanja i ciljanog poricanja\*\*”,\* održane sinoć u organizaciji \*Centra za građansko obrazovanje (CGO)\*, \*Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori\* i \*Akcije za ljudska prava (HRA),\* u okviru obilježavanja 30 godina od genocida u Srebrenici.

\*Dr Muamer Džananović\*, direktor Instituta za istraživanje zločina (BiH), ukazao je na \*ideološke razloge masovne kampanje zločina u BiH\*, posebno u istočnoj Bosni, gdje je Srebrenica bila jedna od meta. Istakao je da se, radi razumijevanja razloga genocida u i oko Srebrenice, mora analizirati cijeli period zločina – od početka 1992. do jula 1995.

“\*Negiranje genocida počelo je već tokom njegovog izvršenja i, nažalost, traje u kontinuitetu\*\*, uz kraća zatišja. Obznanjivanje činjenica o masovnim strijeljanjima i grobnicama odmah nakon pada Srebrenice pokrenulo je val prikrivanja zločina - premještanja tijela, manipulacije dokazima i stvaranja lažne slike stvarnosti. Taj proces nije zaustavljen, samo je postao sofisticiraniji\*,” kazao je on.

Džananović je naglasio da je \*genocid u BiH bio planski, sistemski i vođen s političkog vrha\*. “\*Negiranje je nastavak te politike\*\* - politike koja pokušava izbrisati tragove zločina, omalovažava žrtve i sprječava priznanje istine i izgradnju mira. Tu prednjače i koordinirano djeluju vlasti Srbije i entiteta Republika Srpska\*,” dodao je.

“\*Crna Gora je podržala Rezoluciju o Srebrenici, ali implementacija izostaje.\* To pokazuje koliko je još posla pred nama - posebno jer se i u crnogorskom društvu čuju glasovi koji umanjuju ili negiraju genocid, šaljući pogrešne i opasne poruke\*,” zaključio je Džananović.

\*Suljo Mustafić\*, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, istakao je da

---

memorijalizacija žrtava nije samo obaveza prema prošlosti, već i temelj budućeg suživota i međusobnog poštovanja.

„\*Generalna skupština UN usvajanjem Rezolucije, prošle godine, pružila je djelimičnu civilizacijsku satisfakciju srebreničkim majkama\*\*. Crna Gora je tu Rezoluciju podržala i pokazala da više nije na pogrešnoj strani istorije, kao do sredine 90-ih, kada je bila i Srebrenica. Time se obavezala i na obilježavanje međunarodnog Dana sjećanja\*”, naveo je on.

Podsjetio je da je Skupština Crne Gore prethodno donijela dva vlastita akta - Deklaraciju 2009. i Rezoluciju 2021. godine o osudi genocida u Srebrenici.

“\*Crna Gora se obavezala da osudi svako poricanje genocida u Srebrenici.\*” Očekujemo da poglavlje o genocidu uđe u obrazovni sistem i da pravosuđe dosljedno presuđuje one koji veličaju ratne zločince osuđene, \*\*pred međunarodnim sudovima, za zločine i genocid u Srebrenici. Crnogorski državni organi moraju biti brana ideologijama koje su dovele do genocida, a ne\*\* podrška ili nijemi posmatrači\*\* ideologijama koje su bile potpora zločinačkoj politici i tom velikodržavnom naumu\*,” poručio je Mustafić.

\*Daliborka Uljarević\*, izvršna direktorka CGO-a, poručila je da je \*odgovorno sjećanje zadatak svih, a posebno institucija.\*

„\*Genocid u Srebrenici nije samo mračna stranica istorije, već test naše ljudskosti i spremnosti da se suočimo sa istinom\*\*, što je posebno važno kada svjedočimo afirmaciji ideologija koje su vodile tom zločinu. Imamo dvije realnosti: istina, potvrđena presudama najviših sudova, i negiranje, koje pokušava umanjiti, relativizovati ili opravdati nepojmljivo. Odgovorno sjećanje nije puka komemoracija, već proces suočavanja i otpora poricanju, u kojem imena i životi 8.372 ubijena muškarca i dječaka ne smiju biti statistika, već podsjetnik da se užas ne ponovi\*”, kazala je ona.

Naglasila je i \*značaj politika, obrazovanja i medija\*. “\*Zato insistiramo da politika prestane da trguje istinom, da obrazovni sistem ne prečutkuje činjenice, a mediji ne budu platforma za negatore. Jedna od inicijativa koju smo pokrenuli je i oduzimanje nagrade ratnom zločincu Radovanu Karadžiću\*”, pojasnila je, dodajući je to moralni minimum prema žrtvama i društvu koje želi pravdu.

---

“\*Ako želimo da Crna Gora bude dostoјна svojih najboljih vrijednosti, \*\*posebno principa čoјstva i junaštva,\*\* moramo dokazati da umijemo pamtitи, priznati i osuditi zločine - bez kalkulacija, straha i laži\*”, zaključila je Uljarević.

\*Tea Gorjanc Prelević\*, izvršna direktorka HRA, istakla je da je \*negiranje genocida znači i negiranje međunarodnog sudstva i pravde za žrtve. \*

“\*Haški tribunal je presude, kojima je utvrdio odgovornost za genocid i za ratne zločine u Srebrenici, zasnovao na iskazima oko 1.500 svjedoka i 28.000 dokaza\*\*. U suđenjima je učestvovalo 46 sudija iz 34 zemlje. Za genocid i druge zločine osuđeno je više od 50 osoba. Ostaci žrtava pronađeni su u preko 80 grobnica, od čega samo osam primarnih, što pokazuje ogroman napor da se zločin sakrije\*”, podsjetila je ona.

Dodala je da je prva Komisija za istraživanje događaja u Srebrenici, koju je formirala Vlada entiteta Republika Srpska 2004, utvrdila da je \*preko 20.000 osoba učestvovalo u genocidu\*. “\*Reći da je sve to podvala je absurdno i drsko i predstavlja posljednju fazu genocida\*”, naglasila je.

Ukazala je da građani Crne Gore dominantno prepoznaju Srebrenicu kao najveći zločin 90ih, što pojedini političari poriču. “\*Slažem se sa Dubravkom Stojanović da je riječ o političkoj potrebi za monopolom na status žrtve, koji navodno opravdava dalje postupke. Zato je u Crnoj Gori je poslije UN rezolucije o Srebrenici uslijedio pritisak da se donese i Rezolucija o Jasenovcu\*”, pojasnila je.

\*Mirsad Rastoder\*, publicista, koji je moderirao tribine, podsjetio je na crnogorske pravosnažne presude za zločine počinjene tokom 90-ih i istakao potrebu za dosljednjim procesuiranjem zločina i edukacijom mladih.

On je ocijenio da je \*Crna Gora decenijama ostala na pola puta između iskrenog suočavanja s prošlošću i ciljanog poricanja, bez dosljednog sprovođenja odluka i međunarodnih obaveza\*.

---

„\*Krajnje je vrijeme da društvo napravi otklon od ideologija koje su vodile u zločine, suoči se sa sopstvenom ulogom u ratu i odgoji generacije u čijim će srcima odjekivati - oprosti, Srebrenice\*\*. To je najbolja brana da prorušena prošlost ne postane budućnost ove zemlje i regiona\*“, kazao je Rastoder, zaključujući da \*u udžbenike treba uđe istina o genocidu u Srebrenici i drugim zločinima.\*

\*Organizatori su još jednom pozvali nadležne institucije Crne Gore prepoznaju svoju moralnu i zakonsku obavezu i uspostave Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u zvaničnom kalendaru, ali i prestanu tolerisati poricanje i glorifikaciju ratnih zločinaca.\*

\*Maja Marinović\*, saradnica na programima

--

\*Centar za građansko obrazovanje (CGO)\*

\*Centre for Civic Education (CCE)\*

\*A: Ulica Svetlane Kane Radević 1\*

\* 81 000 Podgorica\*

\* Crna Gora / Montenegro\*

\* T: + 382 20 228 479 \*

\* F: + 382 20 228 499 \*

\* Website: [www.cgo-cce.org](http://www.cgo-cce.org) \*

[image: <https://www.facebook.com/cgo.cce/>]

[image: <https://x.com/cgocce>]

[image: [https://www.instagram.com/cgo\\_cce](https://www.instagram.com/cgo_cce)]

[image:  
<https://www.linkedin.com/company/centre-for-civic-education-cce---centar-za-gra%C4%91ansko-obrazovanje-cgo-/posts/?feedView=all>]

---

[image: <https://www.youtube.com/@CGOCCE1>]